



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA 2015 GIREIDI 2 MBALO: TSHIVENḐA THESITE

MARAGA: 30

MARAGA

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU _____

TSHITIRIKI _____

LIISELA _____

TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMISI (didzhiti dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KILASI (Tsumbo:2A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (✓)

MUTUKANA

MUSIDZANA

DUVHA LA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Thesite iyi i na masiaḑari a 10 hu songo katelwa siaḑari la nḑa.

Ndaela kha mugudisi:

1. Kha vha vhalele vhagudi mbudziso/ndaela inwe na inwe ntha nga u ongolowa nahone zwi tshi pfala.
2. Kha vha vhale mbudziso/ndaela luvhili, ngeno vhagudi vha tshi khou tevhelela kha zwibugwana zwavho.
3. Vha songo talutshedza mbudziso.
4. Kha vha vha fhe tshifhinga tsha u fhindula mbudziso nga vhone vhaṅe, kha zwikhala na zwibogisi zwe vha fhiwa. Vha songo thusa vhana u wana phindulo.
5. Musi vhana vho fhedza mbudziso/ndaele kha vha ise phanda na u vha vhalela mbudziso/ndaela i tevhelaho.
6. Kha vha ite nga u ralo u swika kha mbudziso/ndaela ya u fhedzisela.
7. Mushumo wothe u sumbedzwe kha bammbiri ja mbudziso na nga ngomu ha zwibogisi, hu si kha bammbiri ja thungo lini.
8. Vha songo tenda hu tshi shumiswa khalikhuleitha.
9. Kha vha shume ndowendowe dza u rangela na vhagudiswa.


Ndowendowe dza u rangela

<p>1. Tingeledzani leḡere ḡi re na phindulo yone.</p> <p>Ndi fhungombalo ḡifhio ḡi re na phindulo yone?</p> <p>A $21 - 12 = 33$</p> <p>B $43 - 12 = 33$</p> <p>C $21 + 22 = 33$</p> <p>D $21 + 12 = 33$</p>	<p>No fhindula mbudziso zwone arali no tingeledza leḡere D.</p> <p>A $21 - 12 = 33$</p> <p>B $43 - 12 = 33$</p> <p>C $21 + 22 = 33$</p> <p>D $21 + 12 = 33$</p>
---	--

<p>2. Shumani $33 + 25$ nga u shumisa maitete maiwe na maiwe 'a u pwashekanya'.</p>	
	<p>No fhindula mbudziso zwone arali phindulo yaḡu i 58.</p>
	<p>$33 + 25$</p>
	<p>$= 30 + 3 + 20 + 5$</p>
	<p>$= 30 + 20 + 3 + 5$</p>
	<p>$= 50 + 8$</p>
	<p>$= 58$</p>

Mulingo u thoma kha siaḡari ḡi tevhelaho.




1. Dovhololani phe theni.



2. Nwalani tshiga tsha nomboro \dot{x} ana fu \dot{x} hanu sumbe.

3. Nwalani dzina $\dot{\lambda}$ a nomboro 64.

4. Swayani nga (x) kha muolo wo swifhadzwaho kotara.



5. Tingeledzani vhuimo ha didzhithi yo talelwaho nga fhasi: 79

90	7	70
----	---	----

6. Nwalani dzina la tshivhumbeo tsho newaho.



Tingeledzani ledere li re na phindulo yone u bva kha 7 u swika kha 10.

7. Ndi tshiga tshifhio tsha mbalo tshine tsha do ita uri fhungombalo li vhe lone?

$$15 \square 3 = 18$$

A \div

B \times

C $+$

D $-$

8. $78 - 22 =$

A 66

B 46

C 56

D 65

9. Davhulani 16.

A 26

B 32

C 18

D 22

10. Ndi tshishumiswa tshifhio tshine tsha nga dzhia tshifhinga tshixukusa u dadza bafu?



A



B



C




D



11. Talani mutalo wa ndinganyahuvhili (simeṭiri) kha tshivhumbeo tshi re afho fhasi:



12. Vhekanyani nomboro dze na newa u bva kha khulwanesa u ya kha thukhusa.




_____ / _____ / _____ / _____


13. Hafu ya 24 ndi _____.



14. Swayani tshithu tshi no kona u kunguluwa nga (x).



15. Talani mutalo ni livhanye ipfi na tshifanyiso tshi re tshone.



silinda



16. Swayani maipfi a re zwibogisini nga (x) uri fhungo li ambe zwone.


143 134

i lingana na

ndi khulwane kha

ndi thukhu kha


17. Olani zwanḁa kha watshi u sumbedza uri tshifhinga ndi hafu u bva kha iri ya 10.



18. Lavhelesani zwifanyiso zwi tevhelaho uri ni kone u fhedzisa fhungo
li re afho fhasi:

Ndi lufhio lushaka lwa tshiendedzi lu no lemelesa?

19. Olani u fhufha kha mutalombalo u sumbedza uri $3 + 3 + 3 = 9$.



20. Shumani:


$6 \times 4 =$ _____.

21. Fhedzisani phetheni dza nomboro.

21.1 44; 48; 52; _____; _____; _____.

21.2 45; 42; 39; _____; _____; _____.

22. Shumani $41 + 23$ nga u shumisa maitete maiwe na maiwe 'a u pwashekanya'.




23. Ndo vhulunga R15 u itela u renga thoi i duraho R29. Ndi do tea hafhu u vhulunga vhugai?



Ndi do tea hafhu u vhulunga R_____.

























24. Mme vha kovhekanya malegere a 20 u lingana kha vhana vhavho vha 5.

Nwana muwe na muwe u do wana malegere mangana?



Nwana muwe na muwe u do wana malegere a _____.

25. Gudani girafu ni fhindule mbudziso dzi re afho fhasi.

Tshaka dza zwiendedzi					
Nomboro ya vhagudi	10				
	9				
	8				
	7				
	6				
	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
		gloi	tshidimela	baisigira	bisi

25.1 Ndi tshiendedzi tshifhio tshi no shumiseswa nga vhagudi ?

25.2 Ndi vhagudi vhangana vha no ya tshikoloni nga thireni na baisigira vho tangana?

THANGANYELO: 30

